

Sesotho

Mohato

4c

# Dinotshi



Nangamso  
Ka NomaHlubi-Koza



**Dinotshi**

**Sesotho**

**Mohato 4C**

ISBN: 978-1-77981-541-5

© 2023 Ulwazi Lwethu African Languages Literacy Project


Mongodi: Nangamso Ka NomaHlubi-Koza

Mofetoledi: Erlina Makhalemele

Motshwantshisi: Saskia Swanepool

Moralo le sebopeho: Rock Bottom Graphic & Design

Kgatiso ya pele: 2023.




# Dinotshi




**Nangamso Ka NomaHlubi-Koza**

Dinotshi di qala bophelo ba tsona e le mahe.

Mahe ana a qhotsa mme a fetoha  
dibokwana, tseo qetellong e bang dinotshi.






Dinotshi ke dikokonyana tse mahlahlaha. Di mmala o mosehla-kgauta le metsero e sootho. Mebele ya dinotshi e arotswe dikarolo tse tharo; hlooho, sefuba le mpa.

Do na le mahlo a mahlano. A mabedi a ona ke a maholo.

Di na le maoto a tshelela. Maoto ana a na le mesebetsi e mengata, e kenyelletsang ho hlwekisa manakanyana, ho tshwara dintho, le ho bokelletsa lero la dipalesa.

Ho na le mefuta e mengata ya dinotshi. Tse tsebahalang haholo ke tsa manepe. Dinotshi tsa manepe ke tsona feel dikokonyana tse etsetsang batho dijo. Di phela ka dihlopha (dikolone) tse kenyelletsang mofumahadi.





Dinotshi di rata lefelo le haufi le dijalo le dipalesa. Mafelo ana a kenyelletsa dirapana, makgulo, le meru. Moo ho nang le dipalesa tse ngata, ke moo dinotshi di dulang teng.

Mofumahadi wa tsona o behela mahe a mangata, ka hoo o eketsa palo ya dinotshi. Dinotshi di mahlahlaha ha di etsa manepe. Dinotshi tsa basebeletsi di hlwekisa moaho, di bokelletsa modula le lero la dipalesa. Di sebedisa tseno fo fepa sehlopha (kolone).







Dinotshi tsa manepe di buisana ka ho tantsha. Ha di bona dipalesa tse ntle, di mema dinotshi tse ding ka ho tantsha. Sena ke hobane dipalesa ke mohlodi wa lero la tsona.

Dinotshi di phetha karolo ya bohlokwa ho baballeng tikoloho ka ho thusa dimela hore di hole. Ha dinotshi di ntse di eja lero la dipalesa, di bokella modula ebe di o isa hae. Dinotshi di tsamaisa peo ya dimela ka maoto le mmele yat sona ho tloha paleseng e nngwe ho ya ho e nngwe.

Peo e nngwe e wela tseleng e kgutlelang hae. Sena se etsa hore dipalesa di thunye dibakeng tse ngata.





Ha di fihla hae, di sebedisa peo ena le lero tseo di di jereng ka dimpeng tsa tsona ho etsa manepe. Dinotshi ke tsona feela dikokonyana tse etsetsang batho dijo. Manepe a dinotshi tswekeremme a monate. Ka dinako tse ding ho sebediswa ona ho ena le ho sebedisa tswekere. A sebediswa hape le ho phekola maqeba ka ho a tlotsa ka ona.

Ha re bona dinotshi di fofa, re hopoleng hore ke tsona tse re etsetsang manepe, le ho jala dipalesa.





## Readers

### Mohato 1

- Eba bonolo, Malebo
- Sebati le sekgo
- Lamunu e bonolo
- Mollo
- Lebile o a emaema
- Paki o a penta
- Pokola
- Pula ya semaka
- Ho bala meropa
- Komello
- Banana ke Badisana
- Yuna o lemetse
- Noha!
- Lerato la Mohale le Serero
- Bana ba molemo
- Di ka fofa
- Sopo e monate
- Buji o a makala
- Moriri o moholo
- Jobe ha a robale
- Ba Polasing
- Ntate o kgutla neng?
- Lerato la Mawelana
- Jase e Fetohile

### Mohato 2

- Mosebetsi o sekono
- Ha re bolokeng metsi
- Metsi ka mona le ka mona
- Monyai wa mathaithai
- Mose o mebalabala
- Shibelane sa Tinyiko
- Lesale la Gauta
- Tatso ya dijo tsa Setso
- Dieta tsa Mokgadi
- Sebapadi sa maemo
- Bula, kwala, ho tswelle
- Tjekatjeka mosetsana wa Sengangele
- Leano le letle la Mmusu
- Bolo e nyametse
- Dimpho
- Mathata serapaneng sa Nkgono

### Mohato 3

- Monate wa Lesheleshele
- Molemi , Morwesi le dikgabo
- Bophelo ba sehohwana
- Manwa le ditlalebore
- Setlhare sa phodiso
- Kwena e lonyu
- Motswako o Molemo
- Mothei wa ditlhapi
- Seromo wa Mohale
- Ha ke rate meroho
- Dipoho di a iphetetsa
- Di kgolo ho nna
- Ngwanana ya bohlale
- Mefuta ya dipalangwang
- Seeta se setle
- Dinotshi
- Bashemane ba bohlale
- Phetoho e ntjha
- Lefu la sefuba
- a Hlobaela
- Setswalle sa Nnete

### Mohato 4

- Phatso o thabile
- Ba a bapala
- Mookodi wa Lerato
- Mokgohlane wa Dikolobe
- Toro ya Maama e a phethahala
- Palesa o tshwara leshodu
- Tlwaelo ya ho phela ya BaVenda
- Pule o phela bophelo bo botle!
- Ntate, molaodi wa serapa sa diphoofolo

### Mohato 5

- Mahe a Senwelo a siyo
- Mama Afrika, Miriam Makeba
- Ho thusa Ntatemoholo ho Fola
- Nkodi o tseba nako
- Peo ya mohlolo.
- Re etela serapa sa diphoofolo.
- Difate tsa Afrika Borwa
- Toro ya Makgwadi

**ZENEX**  
FOUNDATION

  
**MOLTANO**  
INSTITUTE FOR LANGUAGE AND LITERACY  
EST. 1974



Ulwazi Lwethu e tshehetswa ka ditjhelete ke Zenex Foundation ho thakgola projeke ya ho hlahisa letoto la dibuka ka dipuo tsa Se-Afrika tse hlophisitsweng ka mekgahlelo bakeng sa baithuti le dithusathuto ho barutabana. Projeke ena e tobile ho ruta le ho ntlafatsa ho bala le ho utlwisisa puo ya lapeng ya barutwana dihlopheng tse tlase tsa motheo (Foundation Phase). Dibuka di qapilwe ka dipuo tse robong tsa Se-Afrika ka kopanelo le Moltano Institute for Language and Literacies, Nelson Mandela Institute for Education and Rural Development, Room to Read South Africa, and Saide. Mehloodi yohle e hlahisitswe e le “Open Education Resources” (OER).

Please visit our website to download the full copy of this reader:  
[ulwazilwethu.org.za](http://ulwazilwethu.org.za)



Creative Commons Attribution-  
NonCommercial-NoDerivatives  
(CC BY-NC-ND) 4.0  
International Licence

Disclaimer: You are free to download and share this work as long as you attribute Zenex Foundation, but you may not change this work in any way or use it commercially.

